

Wikipedia euegbe

fe dɔdɔdo fe

mɔfiamegbalẽ



Wikipedia euegbe edit-a-thon

Dɔwɔfe si woawɔ na nunɔlɔ yeyewo



Wikipedia euegbe edit-a-thon

Wikipedia euegbe edit-a-thon nye nudzɔdzɔ si le abe dufufu ene, afisi gomekpɔlawo trɔa asi le tanya alo nyatakaka fomevi aɔe koŋ ɲu le hewɔa wo ɲudɔ nyuie wu. Zi geɔe la, habɔɔ alo fufofo aɔewo koŋ ye wɔa dɔdɔ de wɔna siawo ɲu be woagblɔ woɔe nunya ɲuti sidzedze, le kpɔdeŋu me, yunivesitiwo, agbalẽdzraɔofewo, blemanudzraɔofewo, kple habɔɔwo abe Amnesty International ene.

Wikipedia kple Wikimedia

Wikipedia nye numekugbalẽ si woxena faa, si ame siwo zãɛ la ɲɔna le nuwɔwɔ aduadu me. Tso esime woɖoe le fe 2001 me la, edzi ɖe edzi kabakaba va zu nyatakakadzraɖofe gãto kekeake le xexeame.


Wikipedia nye Wikimedia Foundation, si nye gɔmeɖoanyi si mekpɔa viɖe aɖeke tso eme o si xɔ afe ɖe nusianu me la to Wikimedia fe dɔwɔfowo tso kpe ɖe Wikimedia katã fe domenyiɲkwo, dzesiwo kple asitsadzesiwo ɲu dɔwo kple MediaWiki.

Le Wikipedia xa la, Wikimedia dɔ bubu geɖewo hã li, abe Wikimedia Commons ene (Nyadzɔdzɔgblɔmɔnuwo fe nudzraɖofe femaxee), Wiktionary (Nyagɔmedegbalẽ kple nyagɔmedegbalẽ femaxee), Wikibooks (Nusrɔgbalẽwo femaxee kple mɔfiamegbalẽwo) kple Wikidata (sidzedze fe dɔwɔfe si woate ɲu axlẽ eye woatrɔ asi le enu faa eye wòuu amegbetɔwo kple mɔwo sɔa, eye wòwɔa dɔ abe nudzraɖofe vevi aɖe na nyatakaka siwo woɖo ɖe ɖoɖo nu na Wikipedia kple bubuwo.

Mɔɖegbalẽ nana

Nuɲɔɲɔ siwo katã le Wikipedia dzi la le Creative Commons fe mɔɖegbalẽ te. Amesiamе ate ɲu awɔ dɔa fe kɔpi, amae eye wòatrɔ asi le enu faa. Esia fia hã be ame aɖeke mekpɔ nutata fe gomencamesi le nuɲɔɲɔ aɖe si wotsɔ kpe ɖe Wikipedia ɲu o. Ne èwɔ axa yeye la, axa sia menye ‘wò tɔ’ o; ame sia ame ate ɲu atrɔ asi le enu faa.

Sɔti Atɔwo



Wikipedia nɔ te ɖe gɔmeɖose vevi atɔ dzi, siwo woyɔna be sɔti atɔwo:


1. **Wikipedia nye numekugbalē** - Menye boblododo fe m̄nu, nuṅṅl̄ fe m̄nu alo nyaḡmedegbalēe w̄nye o. Esia fia h̄a be: numekuku gb̄t̄o aḍeke meli o! Esia fia be ḍewoh̄i nyauili, nukp̄susu, nyatakaka, nukp̄susu, alo nufiafia siwo womeḍe ḍe go ts̄ã o man̄o nyatiwo me o. M̄xexe sia fia be mele be woats̄o Wikipedia fe nuṅṅlawo ḡt̄o fe numekuku alo nufofofu ade nyatiwo me o. Le ḡmedzedzea me la, Wikipedia nye amegbet̄o fe sidzedze, nukp̄susuwo, kple kpukpui siwo li xoxo eye woḍe wo gbl̄ le tefe bubuwo fe nuṅṅḍi.

2. **Wojl̄ Wikipedia tso akpaḍekedzimakḍe fe nukp̄susu me** - M̄iedzea agbagba be m̄iagbl̄ gbediḍi si me amen̄kumemakp̄makp̄o le, m̄iets̄a kpekpeme si s̄o naa nukp̄susu veviwo, eye m̄iets̄a nyatakaka siwo ḡu woate ḡu aḍo kpee kp̄na ḍe en̄u, m̄ieȳa nyatakakatsofe siwo ḡu kakaḍeḍi le, siwo ḡu ḡusē le, siwo x̄o ḡk̄o le nyatefenyawo me dzodzro kple nyatefetoto me. Esiawo at̄eṅu anye duk̄a fe nyadz̄dz̄ogbalēwo, dz̄dz̄omen̄utinunya fe magazinewo, television dzi nuṅṅḍiwo alo nufofu fe w̄nawo fe nyatakakadz̄aḍofewo, kple bubuwo Ne èka ḍe edzi be nane nye nyatefe h̄a la, ele be woate ḡu aḍo kpe edzi hafi n̄ate ḡu ats̄e akpe ḍe en̄u. Wikipedia mets̄a kpekpeme si mes̄o o naa fringe nufiafia siwo dzi nyatakakatsofe siwo ḡu kakaḍeḍi le meda asi ḍo o, abe susu si nye be atikew̄m̄nuwo hea autism v̄e ene o.

3. **Wikipedia nye nyatakaka siwo ame sia ame ate ḡu az̄ã, atr̄o asi le, eye woama femaxee** - Nuṅṅla aḍeke mele nyati aḍe si o, eye woate ḡu atr̄o asi le ḍḍḍḍowo kat̄ã ḡu alo atr̄o wo. Fififi nye nusi womate ḡu ayi kura o; dze agbagba n̄agbugb̄o nyagb̄ogbl̄wo agbl̄ eye/alò n̄ats̄o nya kpui aḍe akpe ḍe en̄u kple nusi ḡu wofo nu tsoe.

4. **Ele be Wikipedia fe nuṅṅlawo nawo nu ḍe wo n̄ewo ḡu le bubu kple amen̄ububu me** - Ne èle nu ḍ̄lim la, dzi nen̄o fowò! Asit̄tr̄o akpa ḡãt̄o nana numekugbalēa nyona ḍe edzi, eye woate ḡu atr̄o vodadawo alo aḍo wo ḍo yesiayi. Le yeyiḡi ma ke me la, miw̄o nu ḍe mia n̄ewo ḡu amen̄ububut̄e eye mits̄e be x̄ose nyui le mia si ḍe ame bubuwo ḡu.

5. **Se sesē aḍeke mele Wikipedia si o** - M̄iew̄a Wikipedia ḍekae, eye m̄ied̄oa ḍekaw̄w̄o gb̄o le ḍoḍo-m̄fiamewo ḡu ḍekae.



Wikipedia fe Akɔntabubu fe wɔwɔ

Ame sia ame atɛnu atrɔ asi le Wikipedia fe axawo ɲu, ame mehiã Wikipedia fe akɔnta gɔ hã o, gake akpe ɔe ɲuwò ɲutɔ ne Wikipedia akɔnta le asiwò: woanɔ wò ɔɔɔɔdowo katã eye wò ɲutɔ wò Zãla fe Axa anɔ asiwò, eye, vevietɔ wu la: wò ɲutɔ wò Nufo Axa!

Hafi nàwɔ akɔnta la, tia megbenɔ si mènɔya o, abe Skelebee alo Skelebee123 ene. Míele aɔaɲu ɔom na wò vevie be nàtia zãla fe ɲkɔ si MENYE wò ɲkɔ ɲutɔɲutɔ alo megbenɔ si woate ɲu akɔ tso gbɔwò o. (Togbɔ be Wikipedia nye xɔlɔwɔwɔ fe nɔnɔme akpa gãtɔ hã la, dutofoe wònye, eyata mɔ aɔeke meli si dzi nàto aka ɔe edzi be màwɔ nu kple fuɔename fomevi aɔeke le etsɔme o.) Wɔ ɔ kple megbenɔ sia si fe ɲkɔ womeyɔ o hena yeyiɔ aɔe. Ne ètiafe le nyanya me be yeaɔe yefe ɲkɔ ɲutɔɲutɔ afia le yeyiɔ aɔe megbe la, àte ɲu ayɔe le wò zãla fe axa dzi yesiaɔi; ne ètrɔ wò susu la, àte ɲu aɔe nyatakaka siawo ɔa emegbe.

Yi ee.wikipedia.org eye nàzi 'Wɔ akɔnta' dzi. Akɔntabubu sia awɔ ɔɔ na Wikimedia ɔwɔ katã.

Dze Trɔtrɔ Gɔme



Dze Axa si li xoxo la ɔɔɔɔɔ gɔme

Ne èkli nu le ɲɔɲɔɔɔɔsiwo fe vodada alo nyatakaka aɔe si mesɔ o ɲu la, zi Trɔ asi le enu dzi eye nàtrɔe. Hafi nàtae la, fo nu tso tɔtrɔ siwo nènɔwɔ ɲu kpuie le Trɔ asi le enu fe kpukpui me.

Dze axa yeye aɔe gɔme

Ne èkpɔ kadodo dzĩ aɔe le axa aɔe me la, esia fia be Wikipedia Axa aɔeke meli si fe tanya sia le haɔe o. Àte ɲu azi edzi atɔɔ adze axa yeye aɔe gɔme.

Mɔ bubu si dzi nàto adze axa yeye gɔmee nye be nàdi nya aɔe le didifea, eye ne axaa meli o la, woatsɔ tiatia si nàwɔ be nàwɔe la ana wò.

Tanya

Le agbemenjutinyawo gome la, míezãa n̄kɔ si wona kple fomen̄kɔ, tanya aɔeke mele mía si o. Le kpɔɖeɗu me: Wikipedia fe Axa si ku ɔe Prof. dr. fe tanya koe nye Ayawovi Agbemadon.

Gbegɔmedede

Ne axa aɔe le gbe bubu me, gake menye le euegbe me o la, àte n̄u adze axa yeye gɔme, eye nàɔe axa si li xoxo la gɔme.

Nuxelẽ bɔbɔe: fo asa na nyagbɔgbɔ siwo wozãna le nyagbɔgbɔ me alo ɔe wo me

Kpɔ egbɔ be axa si n̄ewɔ la sɔ na nuxl̄la si menye dɔa n̄uti nunyala bibi o. Ðewohĩ nyatia sesẽ akpa be woaɔe nusianu me na amesiame, gake ya teti dze agbagba nàfo asa na kpukpuiwo kple nyagbɔgbɔwo alo aɔe wo me, eye ne mede ɔeke o la, na axaa fe n̄gɔdonya nate n̄u axl̄ na amesiame.

Fo asa na nya siwo n̄u seɔfofe le le yeyi yi alo tefe. Fo asa na nyawo abe ‘nyitsɔ laa’ alo ‘etsɔ’ alo ‘ete fe madidi o’ alo ‘fe si va yi’ alo ‘le míafe dukɔa me’ ene, siwo katã woɔo seɔfofe na yeyi yi alo tefe aɔe ko n̄. Woate n̄u aɔe egɔme le mɔ vovovowo nu eye mekɔ na nuxl̄la o.

Tanyawo kple emenyawo fe kpl̄

Wowɔa nyatakakawo fe kpl̄ le wo ɔkui si ne tanya 3 alo esi wu nenema le eme.

Wikipedia fe Kadodowo

Wɔ Wiki-kadodowo be nuxl̄lawo nate n̄u akpɔ nyatakaka bubuwo tso nya vevi siwo le axaa dzi n̄u. Kpɔe ɔa be gɔmesese le kadodoawo n̄u n̄utɔn̄utɔ hafi nàtae: yeaɔewoyi la, kadodoa nyea bl̄, gake èdo ka kple axa si dzi n̄etrɔ asi le le vo me. Ne èsusu be nyatia sɔ eye ne èsusu be ele be wò (alo ame bubu) nawɔ axaa kpuie ko hafi nàwɔ ‘kadodo dzĩwo’ (kadodo siwo yi axa siwo meli haɔe o gbɔ).



WIKIMEDIA
COMMUNITY USER GROUP
TOGO